

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	02.07. 2025. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	26-1/25-19/3
VEZA:	
EPA:	575 XXVIII
PRILAŽENJE:	PRILOG:


Podgorica, 3. Jun 2025.

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku Andriji Mandiću

Poštovani,

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandman na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU** (EPA: 575XXVIII, br. akta: 26-1/25-19 od 19. 06. 2025. godine) radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanica:

Nađa Laković

AMANDMAN 1

U članu 3 Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanje i vaspitanju stav 2 mijenja se i glasi:

„Poslije stava 2 dodaju su dva nova stava koja glase:

„Izuzetno od stave 2 ovog člana, državljani država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije i članovi njihovih porodica jednaki su u ostvarivanju prava na obrazovanje sa crnogorskim državljanima.

Za lica iz st. 2 i 3 ovog člana koja počinju, odnosno nastavljaju obrazovanje u Crnoj Gori a koji ne znaju ili nedovoljno poznaju jezik na kojem se izvodi nastavu ustanova organizuje pripremnu (dopunsku) nastavu u trajanju od najviše godinu dana po posebnom programu koji donosi Nacionalni savjet. “ “

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da su Predloženim zakonom stranci kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, kao i stranci koji traže međunarodnu zaštitu, stranci pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom i lica bez državljanstva jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje sa crnogorskim državljanima, kao i državljani država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije i članovi njihovih porodica jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje sa crnogorskim državljanima neophodno da se ovim licima koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju jezik na kojem se izvodi nastava pruži pomoć u savladavanju jezika i bolju uključenost u proces nastave u cilju postizanja ishoda učenja. Na ovaj način, ovim licima se omogućava da se bez jezičke barijere uključe u obrazovno vaspitni proces i život zajednice.

AMANDMAN 2

U članu 16 dodaje se novi stav koji glasi:

„Poslije stava 3 dodaju se četiri nova stava koji glase:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana, državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije može da zasnuje radni odnos kao nastavnik pod uslovima kao crnogorski državljanin.

Lice iz st. 3 i 4 ovog člana može da zasnuje radni odnos kao nastavnik ako zna jezik i pismo na kojem se izvodi nastava u obimu dovoljnom za izvođenje nastave.

Provjeru znanja jezika iz stava 3 ovog člana vrši komisija koju obrazuje ustanova visokog obrazovanja koja realizuje isti ili uporediv studijski program u skladu sa posebnim programom koji donosi Nacionalni savjet.

Lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje u inostranstvu može da obavlja poslove nastavnika ukoliko je izvršeno priznavanje isprave i izjednačavanje inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja u Crnoj Gori.”

OBRAZLOŽENJE

Na predloženi način uslovi u pogledu zapošljavanja nastavnika lica koja nisu crnogorski državljani usaglašava se sa propisima Evropske unije o slobodi kretanja i zapošljavanja radnika unutar Evropske unije. Osim toga ove uslove moraju da ispune i lica koja žele da se zaposle kao nastavnici iz zemalja koje nijesu članice EU. Propisivanje znanja jezika i pisma na koji se izvodi nastava u Crnoj Gori je neophodna radi unapređivanja kvaliteta obrazovno vaspitnog rada kao i ostvarivanja neophodne komunikacije sa učenicima, roditeljima zaposlenima u ustanova. Ovakvo opredjeljenje implementirano i u državama koje su članice Evropske unije uključujući i države u okruženju.